

“ПЛЕМЕННОЙ ҮЛЭБЭ, ИСКУССТВЕННАЙ СИЭМЭЛЭЭНИНГЭ БӨЛБӨМТОНУ УУРУОХХА”

"Чурачы" ТХПК салайшынын соғбайсаны Д.Д. Ноев, узғо жекең К.В. Прокопьев Мутудайга үзин-хамнасы билес берген итоги, Төлеңгө ицизен тұттарындар. Владимир Мироновичтың сарсыарда юлспанит булааммың, күпкүсү үзин-хамнасынын үмүрүз, ыншагарын үзеган холонугар жаңтарини съзырып артийдім. Эдіз съзының коробутым күрнек, жотапы иш-таңа, кәбыльга, даңа ыраастар бек-сыйс, ыншы саңа, от-мас тохубуга көслүбөт Сүендер түүхтөрөнөрө ыраас, "бәндик-чырғызкорун" екіншілік. Быйыл 19 сүеноң күстеган түруорар Ишілділишба - 9, шаңшыл - 2, үзиншының тұңғайстар. Тобус бороосынан биралықтар кыстыны туораша жаңстаптың біздөң. Холон түшүнгілар. Огунан-маньындан ханчының бизреккіләр. Үзелін төлебурұттар или кыстаңылғ бороосындарынан үшін беделдер.

Солоруваңың Хакасиянан нәйилитек 9 зерсүйөү
көбөнгөтөн биир тиңдөн, иккى тиңдөн ыбыл.
Көрдөхө, бойлар симменталь, боруңа сүнгүтергиткен
алына суктар, дүйнүнүү биирлөр. Үйген бииргэ
туршад.

Ханаийн сүнүүгөрүүл барыгын байткаа байткын отторун барийбүтэй юнис, дээшигэр хирэг хийсгүй бол.

усулу обуя онорон талебур көрдүен соба. Илинең бириңінде сүрүн көрдебулунен бу сүйнүләр аның боруодальынын бул-күспакта, искусстеней сиймегийиншики буспанылар усулубайдаларын ирденилескөзбә. Бу жабигү сүйнүләр изгизилектигүр сана боруода сүйнүләр төрдүләре болсаар усулубайдаларын газийсөз ныла.

Мин ылбыт сүнгүлдірим – тынышын тулуймугулар, аңыткабырыгар дағызы сириксөз сұхтар. Таңырда уулуулар, аңылдар. Итінен сұлыктапааха, биғити усулубайбұлтыгар соң тубениніңдер. Осоо білсіндерден инициатиг болғыла. Тәнни соғустар зорори, дызишиңкірінде, үореңкірде. Сорондор калыңдарин иницианттының тулуйбасар, аңылсырағар олус сириксөз үшін „кугулұан-быттара“. Үолтайнац, бойз бибінес-корбоқо сыйдан сурал ыбышы, төттору оттуи эр жаңсағаннан көлип юмыз зебзегэ. Холобур, Молукка боруңда сүнгүлдірім жайын корбоқо олортобауттарин үлүннери-салыннары, боруңда сүнгүлдер биғити усулубайбұлтын тулуйбаптарын түннан збон-сабан жаңсаған баар. Оғон хайа бағдарар сүбін тұрута, бородуңкайыны беріннен корууттез-испилтән тутулуқсаах зе „Үнү“ дисентерияның салынбақка, бойзға тутан-хабац, үлгісон көрен барен бириә сұлана берілішкізок болғыла. Бу сүнгүлдірбіннің үлапанынан тән бородуңкайыны берілгендерин білем, салты хайдак үлапанын собуди дақастыым дин санынъбын.

Элбоккугүү үйнүүга сайылтыгаах буолуу – улжан орууллаа. Мин быйын 30-ча тоннини ыңбым. Ишитин 20-чийн сайылтыгац, меччириенизэк сиртэн ыңбым. Меччириг улжаны бываарар. Биир сүрүп ирабби – эрдө кеңүү буолар. Инишээ тийзэн сүнүү чөбнүүрөр, туруга көнөр, меччириг тасхсына үүту биэрор: бөзөм булаар. Кэлийн көмтэг сүйнүүт аткац, дын сио сеп буолар сиуур булаашыр, сир-жайдуу спизижеңин саба үүнүү, киртийд. Аны ортоодуну конуулуботтгр. Оюн меччириг хамысты, бага салтага мөнгүүр. Бу түбүнчөн муншияктарга этгээх, түрүүрсүлжэх, истин эрдө юбинийндор, дынаал ылыштыбыг. Оюн-манна уолут агаслаа барын-нолин син баар эрээри, онтон түншүүц, үчүүгэй башыны азыйлах курдук. Улжайынц, дын саламтын ашаастык эзлэг-санарбаг буолан ийтр. Санардааха, кирилликүйсүзэх даязын тумүк түлгүрлүүр „справка“ дын жантай санаръектинчүүр санарбалах онородлор. Оттоң дынинди, наар хайдааспаака, үтүэйи эрдө юлсэхбокю кириллико, күнагуаны күнажан дын санарыы, элии китории баар буолтинына, түнапа улжан болуухтах ээ.

Сүйнүүтэндэх бородуулсайылтыга гэмснийн үзүүн ишкүү, сайылшары улжан орууллаа. Биир ынаахтан эзбок үүту ылар ишин үз ылыштылаахтах. Холобур биир ынаахтан 1500 кийини ылар булааха, 2000-льшыны биэрор 3 ынаах ишишк 4 ынааха тэнисек. Очнотугар биир ынаах ото-маңа, коруулг-харайынга экономистишар. Оюн эзбок үүту сүнүү бородын түпсарын эрдө ылыхсаа собкү обийүүбүт. Мин билимни ынаахтарбылыган 2500 кийин юринд үүту ылайбын

Симменталь боруулар. Бу биңги усулубуйбызыгар сол түбөнөр, уулу бирор боруулар. Алыптары юлары булкунуштарбаса, ханнарын уларыштака искусственний спомогийинин он буонаатыбы:



Искусственный сименозиннэ улаан болцомону уурууха. Синийн төрүү ичинэ сыйар. Соторугазына „Сана олох“ хайынка „Үзүүлэх синийн урдук таңарбыг“ дээр сбосойж юмгээ осемнаторыгай үзүүлж урдук кордуулж синийг П. Н. Титов түүхэн ысгалтыйн тахсыбыга. Ичинэ бу үзүүлж отус улаан болцомто ууруулара костор. Оглон билэгэн миг: “Болцомо синээс сух”, – дийбэн. Көгүмж сыйнан баар. Быстах үзүүлж курдук кордуулж. Плембэсчине ичинээс айыхаа күн юган 10-ча кибини болгмынэр. Учүэй, чинг билэгээх осемнатор болгмынэр дэй салабаптын. Угуултах осемнаторидыг үтгэлийндоо, сөнгөөх усулубуйлын тэрийгүүс. Нэвшилж айын чөлөрний специалистар бааттар. Киннагазын бидүүслээр эмь бу үзүүлж ыксын сол. Түнхэх, үзүүлж таңарындах буюу ээз. Учүэй сименозин бунаан боруудалын түнсарынхаа наадаа Альыр огус да баар бусларын угартбашын. Он зэрэри огус кынсаа хэрэг минчилж 40-аа сүйслүү бусландаа, илрүүлж чайзийн агаадын ишүүк. Аль сүйслүү чиглүүлж байгаа дэл тахсын сийар.

Үүч туттарын сыйнидаа үргөбүгээ олус үчүгэй. Үйттүү түмүкүзүү, элбөзи ынапасына, эзбик үбү-харчның ынарыят, ишитүү тарбияныг сөн болтуула. Нанаа берег “Оссу үрдүүн”, – дин-дин айманнанарын сочю собуллообошин. Аны сорок башынчай хайваныстың аларбыг салайаччыларда харчы-үн, чакчын, арас, мөнкүрдүйн, ода көрдүүрд түрүүрсөр аялтиваа дүйн күрдүк, барлыбыят түшүнүүг сыйадар болтуулар, дышиноо үзү-хамитас барьылтыкпар кыншылбагтар, кыраны үлгизен эзбик харчның ынараа сунганааттар. Ынчаның дүйнин сорок отто ишшик ойдоох-санаштаа. Ои зирди, үзү түмүкүзүү бунарындар кыншагтар, үчүгэй түмүкүзүри синийр, санин-инде суюх үтчилир дүйн көнининк зайы бааттар. Киннитири оро тутуукса, кемеңдүүсөс, конкуруукоо наада.

"СО" ынръ

БАСТЫНГ УЛЭЛЭЭХ ХА҃ЛАЙЫСТЫГА

Сыннэг изнэвчлэгийн Улахан-Күал участагын олохгооткоро Герой-ийэй Александр Прокопьевич, сориа, энэ баттруу Семен Семёнович Макаровтар 14 обалдооткоро барын төрөлжэх, удийн дэон булаабуттара. Бу дээд юргэнтийн түшүү ханааныстыльбын үзүүрийн тээвэрлэгчдэйн 3 бадьшигийн ханааныстыльбаа байв.

бүгэрэн бараг сајлан, кыстыкка үзүүр кипчирит. Улзынгээ табыгастиах усулубуйлах объект буолбут. Осоо синээрэж-хөгөөр былааннаахтар. Улзынин хөдөрүүгээ - үүчтэй. Дээр юргэнэнэн өрөспүүбултуу, улуус ыыгар дэнаашыг гар актыбынайылж кылгашар. Өрөспүүбулжээгээ ач-үол дэвэрбенкшыг гар, "Бастыг дын юргэн" куонкуруска бастакь мисстээри ыл болттара.

Соторулаңыра Семен
Семенович сана хөтөнүн
үерүүлээтик айылыга „Үз-



Кынъыл Знамята", „Хотугу сүлүс" уордзаныар киалердәра Н. П. Шарин, баңынай х а h а а y с t y б a l a р салайашчылар, улуус, изгүллюк салаптарынан сыртылар. Улуус баңынайта А. Т. Ноговицыйт „Бу хәйнайстыб инициатор, Улахан Күел участкагар узени-

хамнаны тэрийн, эбөх үз
мийгэтийн таанааран дэон
олижүййарыгар комөлөөнүүд¹⁴—
дийн эзээрэн билээрэц.

М. САВИЦА,
ЛУ КМЦ АНК РС (Я)
къщабънай специалист.

Сыныарының булмасец Абдесен СЛЕПЦОВ



Уйтуктын жаңылыктары

"Чурапчы" ТХПК "Сана олох" ханымакка ыйға бирирә тахсар анал сыйындырыпта

Nº 12 (57)

2016 сүл
Ахсынны
17 күнэ
субуота
№ 137 (11304)



ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

Убаастабылгах бишрэг утэлишр „Чуратчы“ ТХЛК салаштамын, бары уюншилэрин, улжустут баанынай ханааийстыбагарын чигшэлтийрүү, тыва ханааийстыбатын ухлагризэн дыгрынзанааччыгыры бутижүүниэрин хөтөртэв биргэдийгэлжнэхийн, профнамуу, тус бэйм шийншитэн үүнэн ээр Саргылаах Сана дынчынан шишигтик-истишник эхрэхшишибин!

Аанаан ээр 2016 сыйн бицхээ, тыва ханаатыстыбатын үзэгжрийн дэврэгээгээччилж, учүгий түмжүүлэхэдээс булаш. Олондоон, үүтүүшний, эти түүхийрын багашинаарын талордуултуул Улусын сүнүү, сэргээх ахсаанын аччаптаатыбыт, борууданы түүхийгээ багашинаах үзүүлтийн шар. Бэлэнбүтэй төрлийн эзбэх саны түүхүүгээрээ бишити, бишити ирдэбнэгээ этийн шир оборуудагаагаар турнуурда. Улсын төгрөгийн бэлэгээрин учааснын тараагаар турнуурд түүбүт соруктарын сийндингээжээж талордуулар. Кийр сэргээ бу тээтийн ынтыгтыбакга, оссо чинээтэн тайцаарын глаахтыг үзэж шир сорук тараад.

Багдабыт, хас башардигитисээр, олон-
чубник доруобуйны, түрүктых, шилэх-
эзлэх аюу, гүйз сийтийнгүй. Үнэр үнэ
дьын энээс сыйлас эркиннээс, устуудат уз-
лаах бүхтүүстүн!

*Н. А. АРЖАКОВ, „Чуралы“ ТХПК
бырабылтынанының председателі.*

КӨРӨН, БИЛСИҮЭН БАРДА

Ахсыны 14 күнүң Мутудай ибни шөгрөн Россияның ханаиыстырылыш министрии бзин таңынан сыйындары департаменти директорлары Владимир Игнатьевич Цой ызаттылаада. Кийиниң кыттары Тың ханаиыстырылыш министрииңиң солбүйрекчеси Николай Илья Петров сыйында.

Убаастабылтах ыалдылгы, бастаган турал, Мутудайшызы пищекомбинатының сыйынан үзенихамнаны билистэ, агрокластер дызылорин, производственный объектарын көрдө. Улуус баялыгы А.Т. Ноговидын, „Чурагты“ ТХЛК бара-быльманиншынын председателю Н. А. Армаков корпорон, быйкаран биздиндер.

И. Е. Федосеев — Дюоо азынан
Дириг орго оскуолалыгар буулбут
мунныахха утуус, иңишиж
дәнаптапшылгантыз, бағыншы
ханағайыстыбалар салайаачылар,
эгер фермердөр кыттыны ылыштар.
Мунныбызы улуус бағылыга А.Т.
Ноговицьш салайан ылгатта. Тыа
ханағайыстыбашы министририн сол-
буюааччы Н.И. Петров Чураңыга
эгер фермердөр ултада үчүн жиитген
урорзин этгэ, кооперативарынан
сайдыы, кластердий хайынса
өрестүүбүлүк, министэрлигидөй
салаппаларын оттуптун ойобулусом
буулду даяр. Улуус бағылыга А.Т.
Ноговицьш улууска тыа
ханағайыстыбашы сайдынын



билингни түрүтүн, чуолаан кооперативтар, фермерлөр үзүүлүрттүү, кластерлөй хайысхага үзүүлүштүүнү туунтап информация оңордо. Болутур избилингин беңгельги А.И. Николаев избилинкөтүү ханаийыстыбельгар үзүүрзин, саяа сүйтү низгр комплекс сайдар юссилил юссоотт. Келин бу комплекс толору күүтүнен үзүлөп, элбэж үзүү мисстени таңааран, избилинк сайдынтыгар улакан орууллаах буюу охташын, ишики юссили түстүүхкөзбүн

Оростуубулуктигээр тъя ханайыстыбага солохтук сайдан ийзрин, бастыншар южногоригээр кин-рэрийн эзгэ. Россия Президент В. В. Путин быйлыгы Акыл этинтигээр тъя ханаайыстыбагын кооперативгарынан сайнчырарга сорук тууруобугуун, бу хийсхажа Чуралтын улууна солохтук үзүүэн ийзрин балийтээгээ. Кластерний сайцынын олохтоон, эзэр ыччаны тъя ханаайыстыбагын үзүүрээр тардныга хамсанын тахсабынын собулүүрүн билүүрдээ. Болутур изнийн баянчыга Российтадуу тъя ханайыстыбагын министригээр ынтилүп суругун тиэрээрээ зори-изирууд.



Оскомула дарынкээр А.А. Федоров сана таас оскомула тутууттар анал программаа кийнэрийн тутултууттар, Россия, Саха Оросын Удмурт Университет, Чурапчы улуунын салашчылыгыг махшашна. Нэгийнээс үнкүүнтээрэ мүнхийн кыттыг шашчарын салальын намьшиг үнкүүнэн эзрилж болиж.

Алексей СЛЕПЦОВ

ҮҮТ СОБОТУОПКАТЫН 2016 СЫЛ УОН БИИР ҮЙДААХ ТҮМҮГЭ (тоннанан)

п/н	Населега	показатели за 11 месяцев 2016 г.								показатели за ноябрь 2016 г.							
		2016 план	План I - X	факт. I - IX	разница от плана	выполн. в %	факт. 2015 г.	2016 г.к 2015г (+,-)	в %	план ноябрь	факт. ноябрь	разница от плана	выполн. в %	факт. 2015	2015 г. (+,-)	в %	
1	Алагарская	317,0	310,8	425,7	114,86	137,0	394,80	30,85	107,82	17,4	24,5	7,14	141,0	22,18	2,36	110,64	
2	Бахытская	419,0	411,0	390,6	-20,40	95,0	329,39	61,21	118,58	23,0	21,5	-1,50	93,5	26,03	-4,53	82,60	
3	Болотинская	277,0	271,7	237,7	-34,03	87,5	160,86	76,81	147,75	15,2	17,0	1,75	111,5	11,75	5,20	144,28	
4	Болгуурская	564,0	553,2	533,5	-19,72	96,4	441,80	91,69	120,75	31,0	38,2	7,21	123,3	36,02	2,19	106,09	
5	Арылахская	324,0	317,8	340,1	22,26	107,0	295,14	44,92	115,22	17,8	21,9	4,11	123,1	19,32	2,59	113,40	
6	Кытанахская	235,0	230,5	268,7	38,16	116,6	239,20	29,48	112,32	12,9	15,5	2,58	120,0	11,59	3,89	133,54	
7	Мугудайская	475,0	465,9	461,9	-3,97	99,1	468,08	-6,15	98,69	26,1	34,5	8,44	132,3	34,36	0,18	100,52	
8	Ожулунская	588,0	576,8	628,8	52,04	109,0	577,14	51,70	108,96	32,3	33,4	1,11	103,4	25,85	7,56	129,24	
9	Соловьевская	497,0	487,6	642,7	155,06	131,8	518,56	124,10	123,93	27,3	26,1	-1,17	95,7	22,19	3,94	117,76	
10	Сыланская	720,0	706,2	772,3	66,14	109,4	694,76	77,58	111,17	39,5	38,5	-1,04	97,4	31,71	6,75	121,30	
11	Телейская	290,0	284,4	274,5	-9,94	96,5	276,55	-2,09	99,24	15,9	19,2	3,27	120,6	10,98	8,19	174,56	
12	Хадарская	372,0	364,9	434,1	69,15	119,0	442,24	-8,19	98,15	20,4	23,5	3,05	115,0	25,31	-1,86	92,66	
13	Хатылынская	331,0	324,6	337,0	12,44	103,8	265,14	71,90	127,12	18,2	22,4	4,24	123,3	13,20	9,24	169,95	
14	Хаяхытская	284,0	278,6	324,3	45,69	116,4	307,28	17,02	105,54	15,6	21,7	6,07	138,9	21,80	-0,14	99,37	
15	Холтогинская	599,0	587,5	590,6	3,06	100,5	535,66	54,90	110,25	32,9	36,2	3,35	110,2	23,72	12,52	152,80	
16	Чакырская	456,0	447,3	579,9	132,57	129,6	580,39	-0,51	99,91	25,0	30,5	5,53	122,1	33,84	-3,31	90,21	
17	Чурапчинская	307,0	301,1	238,0	-63,09	79,0	268,87	-30,86	88,52	16,9	26,7	9,84	158,2	19,64	7,10	136,18	
	По улусу	7055,00	6919,90	7480,2	560,29		6795,9	684,33		387,4	451,4	63,98		389,50	61,88		

2016 сүйгэ үүгүй ынанын балдаан—7055 тонна. Сын 11 ынанын түмүгүнэн 7480,2 тонна ынан, балдаан түүхараа 560 тонна хаалла. Маны ахсыннын ынга синтээрэгээ толоруу кынхтар бадылар.

Стихииның ындағы булаған 387,4 тонна зерттегі

буоллацына, 451,4 тоинанан туолла. Былдырыштын тустаах көмүнээбэр 63,98 тоинанан зыбэх үүт ыянина. Ордук үчүгэйдик былааншарын 141 бырынныан толорбут Алаңдар, 138,9 бырынныаны сиңисиңт Хайахсыт, 132,3 бырынныаны ылбыт Мугудай шэйлилэктэр.

Үүлэлтээтийр. Чурапчы нэвтрүүлийг бу үйга
былаанын 158,2 барыньяан, Болгоно нэвтрүүлийг
111,5 барыньяан толорон үзүүгэй
кордоруулжинийг.

ЭБЭРДЭЛИЙИТ



Күнду сагаснын, ялан тутынайт ишиштэйт Ксения Васильевна!

Энэгийн аваагүйг орто амьдралын билинтийн кэрээ бэхжүү үбүүгүйгэнэ, Айлы сиригэр уягийнчилж азгыстахаа күнгүнэн иж сурхашинийн шиштийн-истигчийн зорилтуудын!

Баатарын эхийн барын үргэлжлүүг курдук, алж хүн сэргээж ишигэвчилж ажлын истиг тэргүүрээр олжсун уячтыннадар, уоруулж ухээгүйнөөр. Уээгээ хамгаалыг оссо сийбийнээгээ, баатарын барын тэргүүрээр ижсан ажлын сэльбүүлийн!

Эбэрдэлийн кынитаа Савелийн, Ксенофонтовтар, Забаючийндар, Павловтар, Седанчиковтар, Мочкинтар, Михаиловтар, Кондрашовтар.

Бюджет наслега

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по проекту решения МО «Чурапчинский наслег» Чурапчинского улуса (района) РС (Я) «Об бюджете МО «Чурапчинский наслег» на 2017 год

01 декабря 2016 года с. Чурапча

Число участников: 52

Председательствующий публичных слушаний зам. главы МО «Чурапчинский наслег» Егоров А.Г.

Присутствуют:

Депутаты улусского (районного) Совета депутатов, депутаты наслегового Совета депутатов, работники органов местного самоуправления, руководители бюджетного учреждения.

С докладом выступил глава МО «Чурапчинский наслег» С.А. Сарычев, по просмотру бюджета МО «Чурапчинский наслег» на 2017 год и о дальнейших планах комплексного развития Чурапчинского наслега.

С предыдущими выступали:

Коркин В.Н. - житель ТОС «Мурлы-Тымныш»; Захарова Н.Г. - руководитель ТОС «Центровый»; Ношгородов С.С. - депутат Улусского (районного) Совета; Монкельтес Г.Г. - депутат наслегового Совета; Пудов В.П. - руководитель ТОС «Мурлы-Тымныш»; Заболоцкая Н.М. - руководитель «Арчы-дээгэх»; Драгина Г.Г. - житель ТОС «Кусгай»; Роман А.Д. - руководитель ТОС «Спортивный»; Баянкурова Е.А. - руководитель Общество инвалидов.

По выступлениям поступили следующие предложения:

- прополосить строительные работы тротуаров, лепёкто водопровод;
- улучшить уличное освещение;
- проводить ремонтные работы уличных автомобильно-дорог.

Решение: Поручено изложить выступленный документ на иных участниках публичных слушаний рекомендацию, с учетом выскоченного предложения одобрить проект бюджета на 2017 год муниципального образования «Чурапчинский наслег».

Голосование:

«за» - 52;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Президент публичных слушаний, заместитель главы МО «Чурапчинский наслег» Егоров А.Г.

Протокол вел Попова Л.И.

Суртуу - 2017

КҮНДҮ ЧУРАПЧЫ УЛУУЧУУН ДЬОНУН-МААНЫ ДЬОНО-СЭРГЭТЭ!

Собирт сонундаа ютэндээж «Сага олох» ханыгылтын 2017 сүлт бастакы агаарыгар сурупартга тээгэйн!

Сүлт агаарыгар сурутуу сыйнагаа - 757 солик. 86 харын Куруунтээртээр үүсүүгээнэ, сурутуу кийтнээлдээр сыйнагаа биринтээр олон нийнүүхтэй.

Сурутуу почтабары ойделгилээр, «Сага олох» редакциягын ынтынлар. Почтальоннары, горитээ сурутуу күнүн анан, 44-019 нүүмэргээ зрийн ынтынхын сэг.

Сурун биринс - сыйнагаа урун камус илин юбийэр!!! Ону тэнэ үрүн камус оногдуктар олон нийнүүхтэй. Күнду азадынхынбарын, «Сага олох» сурутун, наңын, улуускуут олонуун ынтынхын! Сага сыйнагаа күнду борчын онорогго тээгэйн!

«Сага олох» РИХ АУ.

Кынчынай редактор - А.А. ЗАХАРОВ.
Энэгийн сэхиртэй, сурук отчел - А.Н. ЗАХАРОВА.
Экономист, тыв ханынсынхын отчел - А.М. СЛЕПЦОВ.
Корреспондент - О.В. ЖИРКОВА, С.А. ЖЕНДРИНСКОЙ.
Тайшчычын - Ф.А. ПРОТОДЯКОНОВ.
Бүгдийнчын - С.А. НАЙЮВ, Ф.А. ПРОТОДЯКОНОВ.

Ханын бичээсээс бэрилгэр графига: 16 ч 00 м. Бичээсээс бэрилгэр графига: 16 ч 00 м. «Сага олох» редакционный-издательский холбогдуулж 16.12.2016 с. оффсетка бичээстэнэ.
Дадырын: 678670, Чурапчы сал., Карл-Маркс ул., 28 "з". Индекс: 64907. Ханын поднээрээ устээ олон улсын субъекта таасар.

Внимание!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА И АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

На территории Республики Саха (Якутия) состоит на учете 50 ледовых переправ, за сутки 15 декабря 2016 г. открыта 1 ледовая переправа муниципального значения, в Айдановском районе «Нижний Кураш - Утюш», река Айдан до 5 тонн.

Также допущено повышение грузоподъемности на ледовой переправе федерального значения, в Верхнекайвожском районе с. Верхнекайвож - с. Хоры, р. Вильой - до 20 тонн.

Всего с нарастающим итогом защищается 25 ледовых переправ:

1. с 08.11.2016 г. Сунтарский район ледовая переправа муниципального значения с. Сунтар - с. Устье, р. Вильой - до 4 тонн;

2. с 15.11.2016 г. Олененский район ледовая переправа муниципального значения с. Олесик - с. Харыкто, р. Олесик - до 10 тонн;

3. с 18.11.2016 г. ГО из. Якутск, Мегино-Кангаласский район ледовая переправа республиканского значения «Ханисы - Пандовство» р. Лена - до 20 тонн;

4. с 21.11.2016 г. Сунтарский район ледовая переправа муниципального значения «Нимнил - Хадаш», р. Вильой - до 20 тонн;

5. с 21.11.2016 г. Сунтарский район ледовая переправа муниципального значения «Сунтар - Туйшо», р. Вильой - до 20 тонн;

6. с 22.11.2016 г. Усть-Майский район ледовая переправа республиканского значения «с. Усть-Май - п. Эльдиканы, река Айдан - до 30 тонн;

7. с 23.11.2016 г. Амгинский район ледовая переправа республиканского значения «с. Амга - с. Усть-Май», р. Амга - до 10 тонн;

8. с 23.11.2016 г. Сунтарский район ледовая переправа муниципального значения «с. Тюбай - с. Шея», р. Вильой - до 4 тонн;

9. с 25.11.2016 г. Вильойский район ледовая переправа республиканского значения в «с. Вильой» - п. Жиганска - до 10 тонн;

10. с 25.11.2016 г. Вильойский район ледовая переправа муниципального значения «с. Кызыл-Сыр - Сивантия 2%», р. Вильой - до 8 тонн;

11. с 25.11.2016 г. Момский район ледовая переправа муниципального значения с. Хонуу - с. Буор-Сысы» р. Ичинтура - до 3 тонн;

12. с 25.11.2016 г. Амгинский район ледовая переправа муниципального значения с. Амга - с. Чапыр», р. Амга - до 5 тонн;

13. с 30.11.2016 г. Олекминский район ледовая переправа муниципального значения ЦДЭС «Олекминск» -

НПС-14», р. Лена - до 60 тонн;

14. с 15.12.2016 г. Верхнекайвожский район ледовая переправа федерального значения «с. Верхнекайвож - с. Хоры», р. Вильой - до 20 тонн;

15. с 01.12.2016 года Нюбринский район ледовая переправа федерального значения «с. Нюбра - с. Кюндичи», р. Вильой - до 10 тонн;

16. с 01.12.2016 года Нюбринский район ледовая переправа федерального значения «с. Марха - с. Жархан», р. Марха - до 10 тонн;

17. с 01.12.2016 года Сунтарский район ледовая переправа федерального значения «с. Устье - с. Сунтар», р. Вильой - до 10 тонн;

18. с 01.12.2016 года Сунтарский район ледовая переправа федерального значения «с. Кресты - г. Мирный», р. Вильой - до 10 тонн;

19. с 01.12.2016 года Верхнекольымский район ледовая переправа муниципального значения «п. Зырянка - Затон», р. Ясачная - до 20 тонн;

20. с 01.12.2016 года Неронгирейский район ледовая переправа муниципального значения р. Горбышил бийдээгээд «Накот» - до 10 тонн;

21. с 01.12.2016 года Нюбринский район ледовая переправа муниципального значения «с. Мирный - Ньюны», р. Марха - до 60 тонн;

22. с 01.12.2016 года Томпонинский район ледовая переправа федерального значения «п. Ханыга - с. Мегино-Айдан», р. Айдан - до 10 тонн;

23. с 02.12.2016 года Усть-Майский район ледовая переправа муниципального значения «Петропавловск - Троицко», р. Алиш - до 3 тонн;

24. с 07.12.2016 года Намский район ледовая переправа муниципального значения «Намы - Хата», р. Лена - до 3 тонн;

25. с 15.12.2016 года Айданский район ледовая переправа муниципального значения «Нижний Кураш - Утюш», р. Айдан до 5 тонн.

Водителям большегрузного транспорта! Если вы планируете дальние рейсы за грузом с ледовыми переправами, прошу руководствоваться данной информацией.

На северные районы пока автомагистри не открыты.

Дальнейшие информации по ледовым переправам вы можете получить от ЕДДС Чурапчинского улуса по телефону: 41-660.

Т.М. ЛЫТКИН,

Врио руководителя Чурапчинского инспекторского участка, Госинспектор.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА «ПОД КЛЮЧ» с. Чурапча

СПЕШИТЕ выгодное предложение!!!



СТАРАЯ ЦЕНА
ТОЛЬКО ДО
НОВОГО ГОДА!!

Дом из бруса

6х6 - 550 т.р.

- ✓ Оклад, пол, дверь
- ✓ Крыша, фронтон
- ✓ Пластиковые окна

БЛАГОУСТРОЙСТВО (душ, раковина, унитаз, бочок) -
всего за 100 т.р.

ПРЕДСТАВЬ СВОЙ ДОМ МЕЧТЫ И ПОЗВОНИ 8(914)237-9639

*ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД *КАЧЕСТВО *ДОГОВОР*

Сага олох

Амортур гарнитура
реквизиты для кухни
тубор блюзик Сурукайын
чынчылдырылганы
жигиний энгэбэйгээр

Тарийэн газарчычылар: СР Правительства, Чурапчы улутул «Сага олох» редакционный-издательский холбогнуул автономий учреждение, Российской Федерации Родкомиздэр СР управление 2012 с. күлүн тупар 16 күлүн регистр айланылт - нумера - ПИ №14-0238.

ААДЫРЫСПЫТ: 678670, Чурапчы сал.,
Карл-Маркс ул., 26 "з". Телефоннадары:
редактор - 41-332, отделлар - 41-265, 41-358
E-mail: sagalooh@mail.ru, сайт: sagalooh.ru

Бэчээсээс сакас: № 137 (11304)
Кээмын: 1,5 бэч. линс
Тирах: 1250.
Ханыт: сыйнага: 10 сол.